

Bumper

Sarkodie

6:35 in the morning
Na ma sore'a me ko jogging
Girl bi be twee mu ah me ka wo nae
Gye nyame nkoaa anka me tia a hwi wo dodging
ɔɔko hene arh ɔreko walking
Na mese obaa nnante saa gye fa dropping
Obi arh me last aka 500
Memma nnidii me gina kwan ho reye rushing
Me gyee ne number
Daakye bu meregye me samba
Body arh wokura yi dee mesere woaa
Efiri ene srekɔ se wo bo nante arh fa bouncer
'Cause wo nampa
Woyɛ milo arh nka milo mu mpampa
Girl no se krakye me mmre
Sua nti deen na wo hia
Eho arh na me maa no answer
Your bumper
Deɛ mehia arh ne wo bumper
Eduru anadwo arh hye wo jumper
Na me order Uber na fa be gye anaconda
Mese wo bumper
ɛbesi den na wo fre negga bi arh wommba
Nea agye me tirimu arh ne wo bumper, ohemaa
Ye na begye anaconda
Obi mbe boa mɛɛ
Na mehia kokoo eduro
Bra na be sra me anka
Mekyere wo bosome arh ye dua mu aburo
Me slide wo girl bi ne DM
Me twere no like 10:30pm
ɛho arh na ne bo efu se Adeɛ asa na aden ɔye fitaa ni arh orefixe BM
Cash nnye problem
But wonfa mma me deɛ arh masa hye wo dan mu
Nea oka nsem pa no masa odidi nsem pa
Ho ya twere no wo tweresem
Ogyae mu ma me arh me
Ko twa bi abɛ face
Ose berma mesrew wo arh me date
Oh enokoraa na me pe wo boi no odi enumuu na me me di akyi
Do me I do you
Things we dey do fo the tonga
Na wohwe me two two
Ose boy wei wobeɪ arh wonka
Your bumper
Deɛ mehia arh ne wo bumper
Eduru anadwo arh hye wo jumper
Na me order Uber na fa be gye anaconda
Mese wo bumper
ɛbesi den na wo fre negga bi arh wommba
Nea agye me tirimu arh ne wo bumper, ohemaa
Ye na begye anaconda
Obi mbe boa mɛɛ
Na mehia kokoo eduro
Bra na be sra me anka
Mekyere wo bosome arh ye dua mu aburo
Obi mbe boa mɛɛ

Na mehia kokoo eduro
Bra na be sra me anka
Mekyere wo bosome arh ye dua mu aburo